

Ia pron de gènts  
Que van en romavatge,  
Ia pron de gènts  
Que van en Betelem.  
I vòle anar,  
Sense perdre couratge :  
I vole anar,  
Se pode caminar.

**La camba me fai mau,  
Bota sèla, bota sèla ;  
La camba me fai mau,  
Boto sèla a mon chavau.**

Tots lei bergiers  
Qu'èran sus la montanha,  
Tots lei bergiers  
An vist un messagier  
Que i a cridat :  
Metètz-vos en campanha!  
Que i a cridat :  
Lo Fiu de Dieu es nat !

*(Refrin)*

En aquest temps  
Lei febres son pas sanas ;  
En aquest temps  
Lei febres valon ren ;  
Ai endurat  
Una febre quartana,  
Ai endurat  
Sense me rencurar

*(Refrin)*

Un gròs pastràs  
Que fai la catamiaula,  
Un gròs pastras  
Se'n vai au pichòt pas ;  
S'es revirat,  
Au bruch de ma paraula ;  
S'es revirat,  
Li ai dich de m'esperar.

*(Refrin)*

**Ya prou dé zénn  
Qué vann a roumavat-tge,  
Ia proun dé zénn  
Qué vann a Bétélèm.  
I vol ana,  
Sensé perdré courat-t-gé :  
I vol ana,  
Si podé samina.**

**La sambô me fa-ï maô,  
Boutô sèlô, boutô sèlô ;  
La sambô me fa-ï maô,  
Bouto sèlô a moun schava-ô.**

Toutes lè berdgi-ers  
Qu'èra suss la montangnô,  
Toutes lè berdgi-ers  
Anne vist oun met-ssat-gi-er  
Qué ia cridat :  
Métètz-vous^enne campagnô!  
Qué ia cridat :  
Lou Fîl di Diou ess na !

ènn aquel temps  
Lei faibre sounn pas sanô ;  
ènn aquel temps  
Lei faibre valoun ré ;  
Aille ènn\_dura  
Unô faibre quartanô,  
Aille ènn-dura  
Sensé mé rénn-cura

Une gross pastrass  
Qué faille la catamio-ôlô,  
Une gross pastrass  
Sènn vaïlle au pit-chot pas ;  
S'ess révira,  
Aou brutch dé ma para-ôlô ;  
S'ess révira,  
Laille dit dé m'é(s)pèra

Il y a bien des gens  
Qui vont en pèlerinage,  
Il y a bien des gens  
Qui vont à Bethléem,  
Je veux y aller  
Sans perdre courage,  
Je veux y aller  
Si je peux marcher.

**La jambe me fait mal,  
Mets la selle, mets la selle,  
La jambe me fait mal  
Mets la selle à mon cheval.**

Tous les bergers  
Qui étaient sur la montagne,  
Tous les bergers  
Ont vu un messenger  
Qui a crié :  
"Mettez-vous en campagne !"  
Qui leur a crié :  
"Le Fils de Dieu est né !"

*(Refrain)*

Ces temps-ci  
Les fièvres ne sont pas saines,  
Ces temps-ci  
Les fièvres ne valent rien,  
J'ai enduré  
Une fièvre quarte,  
J'ai enduré  
Sans me plaindre

*(Refrain)*

Un gros berger  
Qui fait la grimace,  
Un gros berger  
S'en va à petits pas,  
Il s'est retourné  
Au bruit de ma voix,  
Il s'est retourné,  
Je lui ai dit de m'attendre.

*(Refrain)*

Aquéu palòt  
 Descauca sei sabatas,  
 Aquéu palòt  
 Se'n vai au grand galòp ;  
 Mai, s'un còp l'ai  
 li donarai la grata,  
 Mai, s'un còp l'ai  
 Iéu lo tarotarai.

*Refrin*

**La camba me fai mau,  
 Bota sèla, bota sèla ;  
 La camba me fai mau,  
 Boto sèla a mon chavau.**

Ai un rossin  
 Que vòla dessus terra,  
 Ai un rossin  
 Que manja lo camin !  
 L'ai achatat  
 D'un que ven de la guerra :  
 L'ai achatat,  
 Cinc escuts de patacs.

*(Refrin)*

Quand aurai vist  
 Lo fiu de Dieu lo paire,  
 Quand aurai vist  
 Lo rei de paradis,  
 E quand aurai  
 Felicilat sa maire  
 E quand aurai  
 Fach tot çò que deurai,

*(Refrin)*

**N'aurai pus ges de mau,  
 Bota sèla, bota sèla ;  
 N'aurai pus ges de mau,  
 Bota sèla mon chavau.**

Aquéu palot  
 Desca-ossa seïlle-sabata,  
 Aquéu palot  
 Sène vaille ann grand galop ;  
 Maille, sünn quo plaille  
 li dounaraille la gratô,  
 Maille, sünn quo l'aïlle  
 Ieu lou taroutaraille.

**La sambô me fai maô,  
 Boutô sèlô, boutô sèlô ;  
 La sambô me fai maô,  
 Bouto sèlô a moun schavaô.**

Aïlle oun roussi  
 Qué volô dessus terrô,  
 Aïlle oun roussi  
 Qué mandjô lou sami !  
 L'aïlle atcheta  
 D'une qué vén dé la guerrô :  
 L'aïlle atcheta,  
 Cinc ess-cuts dé (*pataqs.*) mizèr.

Quant aoraïlle vi(st)  
 Lou fil di Diou lou pa-ï-ré,  
 Quant aoraïlle vi(st)  
 Loureille dèl paradiss,  
 é quant aôraïlle  
 Felicita sa ma-ï-ré  
 é quant^aôraïlle  
 Fa toute çò que dé-uraille,

**N'oraïlle pute-tgesse de maô,  
 Boutô sèlô, boutô sèlô ;  
 N'oraïlle pute-tgesse de maô,  
 Boutô sèlô a moun schava-ô.  
 (bis)**

Ce nigaud  
 Enlève ses chaussures  
 Ce nigaud  
 S'en va au grand galop,  
 Mais si je l'attrape,  
 Je lui donnerai envie de se gratter,  
 Mais si je l'attrape,  
 Je le bastonnerai.

*(Refrain)*

**La jambe me fait mal,  
 Mets la selle, mets la selle,  
 La jambe me fait mal  
 Mets la selle à mon cheval.**

J'ai une rosse  
 Qui vole sur la terre,  
 J'ai une rosse  
 Qui mange le chemin  
 Je l'ai acheté  
 À un qui revenait de la guerre  
 Je l'ai acheté  
 Cinq écus de misère.

*(Refrain)*

Quand j'aurai vu  
 Le fils de Dieu le père,  
 Quand j'aurai vu  
 Le roi du paradis  
 Et quand j'aurai  
 Félicité sa mère,  
 Et quand j'aurai  
 Fait tout ce que je devrai,

*Refrain :*

**Je n'aurai plus de mal,  
 Mets la selle, mets la selle,  
 Je n'aurai plus de mal  
 Mets la selle à mon cheval.**